



| | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---------|
| PRIMLJENO: | 5. III | 20 15 | GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 23-3/15-4 | | |
| VEZA: | | | |
| EPA: | 750 XXV | | |
| SKRAĆENICA: | | | PRILOG: |

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-229
Podgorica, 24.februar 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 12.februara 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BIRAČKOM SPISKU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 39/11 i 25/12), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr RAŠKO KONJEVIĆ, ministar unutrašnjih poslova i Dragan Pejanović, sekretar Ministarstva.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

PREDLOG

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BIRAČKOM SPISKU

Član 1

U Zakonu o biračkom spisku ("Službeni list CG", broj 10/14) u članu 6 stav 5 briše se.

Član 2

U članu 9 stav 1 riječ „maloljetna,“ briše se.

Član 3

U članu 11 stav 1 mijenja se i glasi:

„Uz birački spisak vodi se kao elektronska baza podataka posebna evidencija:

- biračkih područja, koja sadrži naziv jedinice lokalne samouprave, broj i naziv biračkog područja, kao i brojeve biračkih mjesta koja mu pripadaju;

- biračkih mjesta, koja sadrži naziv jedinice lokalne samouprave, broj, naziv, adresu i opis biračkog mjesta, kao i nazive ulica sa brojevima kojima su označene stambene i poslovne zgrade u toj ulici ili dijelu ulice, koji pripadaju biračkom mjestu, odnosno nazive naseljenih mjesta.“

U stavu 4 poslije riječi: „imena birača,“ dodaju se riječi: „a za slova koja nijesu sadržana u azbuci, poslije slova Š, po abecednom redu početnih slova prezimena i imena birača,“.

Član 4

U članu 12 stav 3 riječi: „nakon što navrší 18 godina života,“ brišu se.

Član 5

U članu 18 stav 3 mijenja se i glasi:

„U trenutku zaključivanja biračkog spiska, Ministarstvo aktivira aplikaciju zaključivanja, koja formira zaključeni birački spisak za te izbore.“

Član 6

U članu 21 stav 1 poslije riječi: „dužno da“ dodaju se riječi: „opštinskoj izbornoj komisiji za birački spisak opštine,“.

Član 7

U članu 24 stav 1 riječi: „matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i dr.)“ zamjenjuju se riječima: „matične registre rođenih i umrlih).“

U stavu 3 riječi: „Postupak i“ brišu se.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

O B R A Z L O Ž E N J E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku sadržan je u članu 16 tačka 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje.

II Razlozi za donošenje zakona

Predlog zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže zato što se u praksi pokazalo da se pojedine norme ne mogu implementirati prilikom izrade aplikativnog rješenja vođenja biračkog spiska i preciziranja pojedinih normi.

III Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske Unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ovim izmjenama zakona se ne dira u osnovni koncept Zakona o biračkom spisku, tako da nije bilo potrebe da se ovim izmjenama vrši dodatno usklađivanje.

IV Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Članom 1 Predloga zakona predlaže se da se iz člana 6 zakona briše pravni osnov za donošenje podzakonskog akta za korišćenje jedinstvenog programskog rješenja za vođenje biračkog spiska, jer u članu 32 već za to postoji pravni osnov.

Članom 2 Predloga zakon predlože se da se iz člana 9 stav 1 briše riječ „maloljetna“ jer je u suprotnosti sa članom 11 Zakona o izboru odbornika i poslanika. Naime, članom 11 Zakona o izboru odbornika i poslanika je propisano da «pravo da bira i bude izabran ima birač koji je navršio 18 godina života, koji je poslovno sposoban i koji ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine prije dana održavanja izbora», na ovaj način omogućava se da se u birački spisak upišu i punoljetni birači koji ispunjavaju zakonske uslove.

Članom 3 Predloga zakona predlože se izmjena stava 1 člana 11 iz razloga da bi se precizno uredilo vođenje elektronskih evidencija o biračkim područjima i biračkim mjestima kao i sadržaj tih evidencija, što će omogućiti bolju implementaciju Zakona o biračkom spisku. Takođe, predložena je izmjena stava 4 člana 11 da bi se omogućilo razvrstavanje birača čija imena i prezimena počinju slovima kojih nema u azbuci (na primjer Q, W, Y, X ...).

Članom 4 Predloga zakona predlože se da se u članu 12 stav 3 zakona brišu riječi „nakon što navršio 18 godina života“ da bi se omogućilo da se u birački spisak upišu i punoljetni birači koji ispunjavaju zakonske uslove.

Članom 5 Predloga zakona predlože se izmjena člana 18 stav 3 zakona iz razloga preciziranja norme da se aktiviranjem aplikacije zaključivanja biračkog spiska formira zaključeni birački spisak za te izbore, koji se shodno zakonu mora čuvati 5 godina.

Članom 6 Predloga zakona predlože se da se u članu 21 stav 1 zakona pored subjekata koji imaju elektronski uvid u birački spisak, omogući uvid i opštinskim izbornim komisijama iz razloga da bi mogle da odrede biračka mjesta shodno članu 27 stav 1 tačka 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Članom 7 Predloga zakona predlože se da se u članu 24 stav 1 riječi: „matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i dr.)” zamjenjuju se riječima: “matične registre rođenih i umrlih.” iz razloga jer Ministarstvo unutrašnjih poslova shodno Zakonu o matičnim registrima vodi matični registar rođenih i umrlih a registar vjenčanih vode opštine pa iz tih razloga Ministarstvo ne može obezbijediti uvid u matični registar vjenčanih. Takođe, predlažemo je da se u stavu 3 brišu riječi „Postupak i“ iz razloga jer nije u skladu sa članom 16 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom uređuje postupak organa.

V Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna materijalna sredstva.

VI Razlozi zbog kojih je neophodno da se zakon donese po skraćenom postupku.

Imajući u vidu da se pojedine odredbe nemoguće riješiti aplikativnim rješenjem vođenja biračkog spiska, predlagač je mišljenja da se Predlog zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku donese **po skraćenom postupku**, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

ODREDBE KOJE SE MIJENJAJU

Član 6

Birački spisak se formira na osnovu podataka iz registra prebivališta, registra crnogorskih državljana, i matičnih registara rođenih i umrlih (u daljem tekstu: Izvorni registar), za raspisane izbore, odnosno glasanje.

Crnogorski državljanin ostvaruje biračko pravo na biračkom mjestu, na kojem je upisan u birački spisak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Birački spisak vodi se kao elektronska zbirka ličnih podataka primjenom jedinstvenog programskog rješenja koje izrađuje Ministarstvo.

Zaključeni birački spisak i izvod iz biračkog spiska čuvaju se 5 godina od dana zaključivanja biračkog spiska, odnosno od dana štampanja izvoda iz biračkog spiska.

Sadržaj i način korišćenja jedinstvenog programskog rješenja, vođenja, ispravljanja, zaključivanja i izlaganja biračkog spiska, kao i druga pitanja od značaja za potpuno, tačno i ažurno vođenje biračkog spiska uređuje Ministarstvo.

Član 9

U birački spisak upisuju se državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i **maloljetna** lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora (u daljem tekstu: birač), prema mjestu prebivališta.

Birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu prije odlaska u inostranstvo.

Birač koji se u svojstvu pripadnika Vojske Crne Gore, civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave nalazi u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, vojnoj vježbi, u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu.

Član 11

Uz birački spisak vodi se posebna evidencija biračkih mjesta kao elektronska baza podataka koja sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, broj, naziv, adresu, opis i sjedište biračkog mjesta.

Posebnu evidenciju biračkih mjesta iz stava 1 ovog člana, saglasno odlukama organa za sprovođenje izbora o određivanju biračkih mjesta, vodi i ažurira Ministarstvo, posebno za teritoriju svake jedinice lokalne samouprave, polazeći od rasporeda birača na biračkim mjestima na kojima su sprovedeni prethodni izbori.

Akt o određivanju biračkih mjesta organ za sprovođenje izbora dostavlja Ministarstvu odmah nakon donošenja.

Razvrstavanje birača na biračka mjesta, prema azbučnom redu početnih slova prezimena i imena birača, za sve jedinice lokalne samouprave vrši Ministarstvo.

Član 12

Promjena u biračkom spisku (upis, brisanje, izmjena, dopuna ili ispravka) vrši se po službenoj dužnosti ili na zahtjev birača.

Promjena u biračkom spisku po službenoj dužnosti vrši se na osnovu podataka iz službenih evidencija i javnih isprava, podataka iz elektronskih registara ili evidencija koje se vode na osnovu zakona.

Ministarstvo je dužno po službenoj dužnosti izvršiti upis u birački spisak državljanina Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, **nakon što navrší 18 godina života**, u roku od 48 časova od dana kada to lice, na osnovu podataka iz elektronskih registara ili evidencija koje se vode na osnovu zakona, ispuni uslove za ostvarivanje biračkog prava.

Promjene podataka u biračkom spisku vrše se na način što se promjene podataka o biračima u izvornim registrima automatski prenose u birački spisak, do njegovog zaključivanja.

Podacima iz stava 2 ovog člana smatraju se naročito:

- 1) lični podaci koji su pogrešno bili unijeti u birački spisak;
- 2) lični podaci koji su izmijenjeni usled promjene adrese i/ili prebivališta;
- 3) lični podaci koji su izmijenjeni usled promjene ličnih dokumenata ili ličnog imena;
- 4) informacije o promjeni biračkog mjesta, nastale usled otvaranja novog ili ukidanja postojećeg biračkog mjesta, odnosno njihove podjele na više biračkih mjesta.

Organi koji, u okviru svoje nadležnosti, vode službene evidencije o građanima dužni su da Ministarstvu u elektronskoj formi dostave podatke koji utiču na tačnost i ažurnost vođenja biračkog spiska u roku od sedam dana od dana nastalih promjena.

Promjena u biračkom spisku na zahtjev birača vrši se na osnovu podataka ili javnih isprava koje dostavi podnosilac zahtjeva odnosno podataka iz elektronskih registara ili evidencija koje se vode na osnovu zakona.

Promjene u biračkom spisku vrše se na način da se za svakog birača može nedvosmisleno utvrditi kada je promjena nastala, koja je vrsta promjene nastala i koje službeno lice je promjenu izvršilo.

O svakoj promjeni u biračkom spisku koja se odnosi na upis birača, izmjenu, dopunu ili ispravku nekog podatka o biraču, ili o promjeni biračkog mjesta na kojem birač glasa, Ministarstvo je dužno dostaviti obavještenje biraču na koga se ta promjena odnosi, u roku od 7 dana od dana izvršene promjene.

Brisanje birača iz biračkog spiska može se vršiti samo na osnovu rješenja koje donosi Ministarstvo.

Skenirane verzije svih dokumenata na kojima se zasnivaju promjene u biračkom spisku sastavni su dio zbirke podataka biračkog spiska.

Član 18

Ministarstvo rješenjem zaključuje birački spisak 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Rješenje iz stava 1 ovog člana obavezno sadrži ukupan broj birača u Crnoj Gori, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu, kao i datum zaključivanja biračkog spiska.

U trenutku zaključivanja biračkog spiska, Ministarstvo aktivira aplikaciju zaključivanja i zabrane daljeg unosa bilo kakvih podataka u birački spisak.

Ministarstvo je dužno da rješenje o zaključenju biračkog spiska dostavi Državnoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja.

Član 21

Ministarstvo je **dužno da** parlamentarnoj stranci, podnosiocu potvrđene izborne liste, i nevladinoj organizaciji kojoj je od strane nadležnog organa izdato ovlašćenje za praćenje izbora, na njihov zahtjev, u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva, elektronskim putem omogućiti uvid u birački spisak, kao i u promjene koje su u njemu izvršene.

Uvid u promjene iz stava 1 ovog člana podrazumijeva i uvid u promjene izvršene u izvornim registrima i dokumentaciju na osnovu koje su te promjene izvršene.

Ministarstvo je dužno da subjektima iz stava 1 ovog člana, na njihov zahtjev, omogućiti pristup biračkom spisku i podacima iz stava 2 ovog člana, putem kompjuterske veze korišćenjem naprednog elektronskog sertifikata za korišćenje programskog rješenja iz stava 2 ovog člana, u vremenu od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Ostvarivanje prava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana Ministarstvo je dužno omogućiti parlamentarnoj stranci, na njen zahtjev, i u vremenu koje nije obuhvaćeno izbornom kampanjom.

Član 24

Ministarstvo je dužno da ovlašćenom predstavniku parlamentarne stranke i potvrđene izborne liste, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrši promjena u biračkom spisku (dokumentacija: državljanstva, ličnih karata građana, objave i prijave mjesta prebivališta, matičnog broja građana, **matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i dr.**).

Uvid se vrši u službenim prostorijama organa kod kojih se službena dokumentacija nalazi.

Postupak i način ostvarivanja uvida u službenu dokumentaciju iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

- propisa);
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- izmjenama postojećeg zakona jedino se može postići željeni cilj;
- nije moguće na drugačiji način postići željeni cilj;

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

-predloženim rješenjima omogućava se vođenje ažurnog biračkog spiska, negativnih efekata nema;

-predložena rješenja građanima ne izazivaju dodatne troškove;

-predložena rješenja u zakonu ne izazivaju dodatne troškove;

-Predlogom zakona ne stvaraju se novi privredni subjekti;

-izmjenama zakona se ne izazivaju administrativna opterećenja i biznis barijere;

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;

-za implementaciju Predloga zakona nije potrebno obezbjeđenje dodatnih sredstava iz budžeta Crne Gore;

-implementacija Predloga zakona ne stvara međunarodnu finansijsku obavezu;

-Predlogom zakona nije predviđeno usvajanje podzakonskih akata;

6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako.
Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane u kojoj (u) RIA procesa(i) kako (javne ili ciljne konsultacije).
Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni obrazložiti.

-Predlog zakona rađen je isključivo u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

7. Monitoring i evaluacija

Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

-nema prepreka za implementaciju zakona;

-glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su: zadovoljni građani;

-za sprovođenje monitoringa i evaluacije zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Podgorica, 06.02.2015. godine

MINISTAR
mr. Ranko Konjević

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

| | | |
|--|--|---------------------|
| Identifikacioni broj izjave | | MUP- IU/PZ/15/01 |
| 1. Naziv nacrt/predloga propisa | | |
| - na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku | |
| - na engleskom jeziku | Proposal for the Law on Amendments to the Law on Voters List | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo unutrašnjih poslova | |
| - Sektor/odsjek | Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup Informacijama | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Zora Čizmović Zora.cizmovic@mup.gov.me; tel.067/285-846 | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Zora Čizmović Zora.cizmovic@mup.gov.me; tel.067/285-846 | |
| b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa | | |
| - Naziv pravnog lica | / | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis | | |
| - Organ državne uprave | Ministarstvo unutrašnjih poslova | |
| 4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) | | |
| a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis | | |
| Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa. | | |
| b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| <input type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti | |
| <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava | |
| <input type="checkbox"/> | ne ispunjava | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| / | | |
| 5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) | | |
| - PPCG za period | 2014-2018 | |
| - Poglavlje, potpoglavlje | / | |
| - Rok za donošenje propisa | / | |
| - Napomena | Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | |
| 6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | | |
| b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | | |
| c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije | | |

| | |
|---|--|
| Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | |
| 6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti | |
| / | |
| 7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu | |
| Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost. | |
| 8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa | |
| Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. | / |
| 9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu) | |
| / | |
| 10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu) | |
| Predlog zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku nije preveden na engleski jezik. | |
| 11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti | |
| U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku nije bilo učešća konsultanata. | |
| Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa | Potpis / ovlašteno lice vanjskih poslova i evropskih integracija |
| Datum: 04.02.2015.godine | Datum: 04.02.2015.godine |

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

| 1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa | | 1.1. Identifikacioni broj izjave o uskladenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi | | |
|---|---|--|--|--|
| MUP-U/PZ/15/01 | | MUP-U/PZ/15/01 | | |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | | / | | |
| 3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore | | Na engleskom jeziku | | |
| Na crnogorskom jeziku | | Proposal for the Law on Amendments to the Law on Voters List | | |
| 4. Uskladenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Uskladenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu uskladenost ili neuskladenost | Rok za postizanje potpune uskladenosti |
| | | | | |